

**Чуораанчык у»уйаан 2016-17 у№рэх сылыгар ыытан  
кэлбит спортивной тэрээ»иннэригэр о5о, иитээччи, т.№р№ппут кыттыыларын таблицаата .**

№	Сыл устата ыытыллар тэрээһиннэр	2с	3- 4с	5-6-7с	Иитээччи	Т.№р№ппут
1	«Эрчилэн»			<b>7</b>	<b>3</b>	-
2	«Байанай оонньуулар»			<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
3	Остуол оонньуулар			<b>18</b>	<b>4</b>	-
4	Двоеборье, троеборье	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
5	Выпускниктары кытта табаарыстыы кэрсуһуу (эстафета , сууруу, ыстана, хапсабай, мас тардыһыы)			<b>12</b>	<b>3</b>	-
6	Спартакиада (эстафета, сууруу 30 м, ыстаныы, ыраа5ы быра5ыы, хапсабай, мас тардыһыы)		<b>3</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
7	Чэл олох нэдиэлэтэ (Булчут курэ5э, Сыал ытыы, Викторина, Эстафета)	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
8	Дорообо саас «Кэрдээх стартар» сууруу кунэ	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
9	Норматив «Кэнчээри»		<b>15</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	-
10	Урун Уолан, Эрчимэн Бэргэн (сууруу, хапсабай, мас тардыһыы, ойбонтон уулааһын, ыстана)		<b>3</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
11	Ыһыах оонньуулар кыра орто бэлэхтэргэ сууруу		<b>6</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
12	Хаамыы, сууруу куннэрэ	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	-

Физкультурнай улэ»ит:

Ноговицына Н.Н